

## Edizione diplomatico-interpretativa

? aissi come(n)

sa **arnautz daniel**.

**LO** ferm uoler quel cor

mintra. nom pot ges bec

escoyssendre ni ongl. de

lauzengier si tot de mal

dir sarma. e

pus nol aus

batre ab ram

ni ab uerga.

sauals afrau

lai on non

aura oncle.

iauzirai ioy

dins uergier

o dins ca(m)bra.

? aissi comensa **Arnautz Daniel**.

**Lo** ferm voler qu'el cor m'intra

no.m pot ges bec escoyssendre ni ongl

de lauzengier si tot de mal dir s'arma;

e pus no l'aus batre ab ram ni ab verga,

savals afrau, lai on non aura oncle,

iauzirai ioy dins vergier o dins cambra.

<p>Quan mi soue de la cambra. on  a mon dan sai quom del mo(n) noy  intra. ans me son tug pus q(ue)  nebot ni oncle. non ai me(m)bre  nom fremisca ni on gla. aissi  cum fai lefanz deuant la uer  ga. quar paor ai nol sia trop (de)</p>	<p>Quan mi sove de la cambra  on, a mon dan, sai qu?om del mon no y intra  - ans me son tug pus que nebot ni oncle -  non ai membre no.m fremisca, ni on gla,  aissi cum fai l?efanz devant la verga,  quar paor ai no.l sia trop de l?arma.</p>
<p>Del cors li fos no(n) de larma.  larma. quem cossentis a celar  dins sa cambra. quar plus mi  nafral cors que colp de verja. q(ua)r  lo sieus sers lai ont ylh es non  intra. tostemp serai ab lieys cu(m)  carn (et) on gla. ia non creirai cas  tic damic ni doncle.</p>	<p>Del cors li fos, non de l?arma,  que.m cossentis a celar dins sa cambra, <b>f. 203 r</b>  quar plus mi nafra.l cors, que colp de verja,  qu?ar lo sieus sers lai ont ylh es non intra:  tostemp serai ab lieys cum carn e on gla,  ia non creirai castic d?amic ni d?oncle.</p>
<p>Anc la seror de mon oncle. no(n)  amiei tan ni plusper aquest ar  arma. quaitan uezis cum es lo  detz del on gla. sa lieys plagues  uolgresser de sa cambra. de me  pot far lamors quins el cor min  tra. miels so uoler. cum fortz de  freuol verja.</p>	<p>Anc la seror de mon oncle  non amiei tan ni plus, per aquest? ar arma,  qu?aitan vezis cum es lo detz de l?ongla,  s?a lieys plagues, volgr?esser de sa cambra:  de me pot far l?amors qu?ins el cor m?intra  miels so voler, cum fortz de frevol verja.</p>

<p><b>P</b>us floric la seca verja. ni de adam hissiron bot (et) oncle. tan finamors cum selha quel cor mintra. non cug fos mai ni en corni en arma. on quil estey o en plan o dins cambra. mon cor de lieys noys part tan cum ten</p>	<p><b>P</b>us floric la seca verja ni de Adam hissiron bot e oncle, tan fin?amors cum selha qu?el cor m?intra non cug fos mai ni en cor ni en arma: on qu?il estey, o en plan o dins cambra, mon cor de lieys no.ys part tan cum ten l?ongla.</p>
<p><b>Q</b>uassisempren es longla en onгла. mon cor en lieys cum lescorsen lauerja. quilh mes de ioy tors e palais e cambra. (et) am la mais no fas cozin ni on cle. quen paradis naura doble ioy marma. si ia nulhs hom p(er) ben amar lai intra.</p>	<p><b>Q</b>u?aissi s?empren e s?enongla mon cor en lieys cum l?escors?en la verja, qu?ilm.es[1] de ioy tors e palais e cambra, e am la mais no fas cozin ni oncle, qu?en Paradis n?aura doble ioy m?arma, si ia nulhs hom per ben amar lai intra.</p>
<p><b>A</b>rnaut tramet son cantar don glae doncle. agrat de lieys qui de sa verja larma. son dezirat q(ua) pres dins cambra intra. ar(naut)z.</p>	<p><b>A</b>rnaut tramet son cantar d?ongla e d?oncle a grat de lieys, qui de sa verj?a l?arma, son dezirat, qu?apres, dins cambra intra.</p>

- letto 2645 volte

Credits | Contatti | © Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911  
CF 80209930587 PI 02133771002

**Source URL:** <https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/?q=laboratorio/edizione-diplomatico-interpretativa-58>

**Links:**

[1] <http://m.es>